

Lou Pichot Roudanen : LPR.8, en lengo nostro.21.04.2020

Lou tierça perdènt :

Franço : 20.796 décès e segur mai emé li gènt
countamina pèr lou virus que soun mort à soun oustau...

Chifro pèr l'Espagno : 21.282 mort e l'Italio : 24.268 mort

Sian en trin de prevèire lou tourna regulié de vosto revisto Li Nouvello de Prouvènço. Dins l'espèro vous mandan uno garbo d'info sus la situacioun atualo à respèt de la pandemio dóu corona-virus, apela tambèn covid-19. Aqueste tèste es apoundu en fourmat PDF à noste mandadis. Poudrés, à voste tour, lou manda en tóuti vòsti couneissènço, pèr faire uno CADENO PROUVENÇALO de reinfourmacion.

1) Li manifestacioun anulado e mantengudo (raro)

2.1. Anulacion de la Fèsto dóu Pople Prouvençau, endreissado pèr l'Unioun Prouvençalo, que devié se debana à Sant-Meissemin. Sara belèu rapourtado au mes de Setèmbre, senoun en 2021.

2.2. Anulacion di cous de prouvençau de Parlaren la Cabro d'Or. Lis escoulan beneficion, pamens, di travai pedagougi destribuï pèr internet de Daniè Chabert. L'Assouciacion es en chancello pèr sa Fèsto de la fin de Jun à la sèuvo di cèdre.

2.3. Anulacion di cous de prouvençau de Parlaren à Mouriero à Mourieroriero-les-Avignoun. Anulacion, tambèn, de sa matinado de tiatre prouvençau dóu 19 d'Abriéu, à l'Espaci Dion, que devié èstre presentado pèr «*Cantaren Venasco*».

2.4. Anulacion di cous de prouvençau de Parlaren Vaurias. Repren-dran qu'à la rintrado de Setèmbre-Óutobre.

2.5. Avignoun : lou Festenau d'Avignoun envisajo de crea uno semano de tiatre en Setèmbre.

2.6. Cavaion : anulacion dóu Corso qu'es uno grandò fèto poupu-làrl. Rendès-vous en 2021.

2.7. Vaqueiras : anulacion dóu 19en Festenau de coumèdi de ba-louard.

2.8. Vaurias : la grandò fèsto tradiciounalo dóu Pichot Sant-Jan es anulado.

2.9. Corrida. Soun, en toutalita, anulado tóuti li manifestacioun taurino que devien se debana dins lou Miejour, d'Arle à Baiouno. Se faran belèu 0à l'autounado.

2) Lou couioua-virus cansoun de Jan-Bernat Platevin.

Vaqui la musico, poudès vous n'en servi coume voulès :

LOU COUIOUNA-VIRUS

Chant

Paroles et Musique : Jean-Bernard PLANTEVIN

$\text{♩} = 102$

A - ten-cioun, de pas vous fai-r'em-bou-cou - na. A - ten-cioun,
de pas vous leis-sa en-ga - na. De-sem-pièi quàu-qui tèms i'a u-n'e-pi-de - mi-o
Que s'es-cam - pi - ho lèu, dins tou-to la re-gioun. Lis o-m'e li drou-las, li fe-m'e-mai li
fi-ho Pou-dran pas s'es-ca-pa d'a - que-lo coun-ta - gioun. Sa-bèn qua - si-men rèn de
sa pa-tou-lou - gi-o: Es un ma - lur e me-m'u - no ma-la-di - cioun. Que pou-drié
de se-gur de - ci-ma la pa - tri-o E s'em-pe - ga-tam-bèn à tóu-ti li na-cioun! cin!
A - ten-cioun, de pas vous fai - re cou-iou - na. A - ten-cioun, se noun, se
noun sias coun - - - da - - - na!

Redounan, encaro un cop, pèr li persouno lis aurien pas agu, li 4 couplet de la gènto cansoun LOU COUIOUNA-VIRUS :

Couplet 1 :

Desempièi quàuqui tèms i'a uno epidemio
Que s'escampiho lèu, dins touto la Region.
Lis ome e li droulas, li femo emai li fiho
Poudran pas s'escapa d'aquelo countagioun.
Sabèn quasimen rèn de sa patoulougio :
Es un malur e meme uno maladicioun.
Que poudrié de segur decima la patriò
E s'empega tambèn à tóuti li nacioun.

**R- Atencioun, de pas vous faire emboucouna.
Atencioun, de pas vous leissa engana.**

Couplet 2 :

Es uno malautié que se generaliso
Sabèn pas coume acò nous a toumba dessus.
Es un mau que fai pòu, un mau que terrouriso :
Degun l'avié previst, nimai Nostradamus!
N'en siéu espalanca e me desmouralisò,
Urousamen que lou Proufessour Diafouirus
A cerca jour e niue e a fa d'analiso
Pèr descurbi enfin lou Couiouna-virus.

**R- Atencioun, de pas vous faire enverina.
Atencioun, de pas vous faire couiouna.**

Couplet 3 :

Meme lou plus gaiard pòu agué la brouchnito,
La fèbre de chivau, la coulico o lou sras.
E pièi pòu aganta tambèn l'apendicito,
L'esclapeto o l'erpès, la gripo o lou raumas.
Mai es mai enmerdant d'agué la couiounito :
Lou Couiouna-virus es un gros malinas
Que t'aganto pertout, a pas ges de limitò,
Te fai veni couioun e meme couiounas!

**R- Atencioun, de pas vous faire poutouna.
Atencioun, de pas vous faire couiouna.**

Couplet 4 :

Encuei cadun s'escound e cadun se counfino
Sèns saluda li gènt à part lou medecin.
Iéu quand vèse un couioun me vèn la petouchino,
Ai pòu de moun fatour, ai pòu de moun vesin.
Iéu que siéu pas couioun, tout acò m'estransino,
I'a de couioun pertout alor sèr e matin
Iéu, prègue lou bon diéu emai la medecino
En esperant qu'un jour troubaran un vacin !

**R- Atencioun, de pas vous faire couiouna.
Atencioun, se noun, se noun sias coundana.**

3) Anulacioun dis ativeta dis Assouciacioun Parlaren :

Parlaren Bedarrido – Anulacioun :

- Cous de prouvençau - 13.03 : Counferènci «*Li creaturo fantastico de Prouvènço*».
- 14.03 : Ditado Regiounalo - 19.03 : Roudelet voucau à Sablet
- 25.03 : Inaguracioun carriero Cacarribò e negado di Lume.
- 26.03 : Roudelet voucau à Baumo de Venisso e lou 02.04.
- 28.03 : Rescontre emé l'escrivan Alan Martin. - 04.04 : Escapado culturalo à Cassis.
- 04 au 09.05 : Espousicioun «*Li fèsto à l'entour di creaturo fantastico de Prouvènço*».
- 09.05 : Counferènci «*Uno dinastio de Tarasco*» - 10.05 : Escapado à la Font de Vaucluso.
- 21.05 : Participacioun au passo-carriero de la fiero di chivau.
- 14.06 : Recampado à Bedouin - 24.06 : Fiò de Sant-Jan. - 28.06 : Fèsto de la meissoun.

Parlaren à Bouleno – Anulacioun :

- Cous de prouvençau enjusquo setèmbe. Messo en plaço d'uno countinuita pedagogico souto la formo de mandadis is escoulan de courrièl emé d'atualita en prouvençau, de ressourso pedagogico e de devè à l'oustau.
- Ativeta dóu CDP e de l'acuei dóu publi, represso poussiblo segound li coundicioun de levado dóu counfinamen. Pamens es assegurado uno vèio amenistrativo.
- Fèsto prouvençalo 2020 previsto lou 14 de Jun. - Fèsto de la musico e de la Sant-Jan.

Parlaren Cadarouso – Anulacioun :

- Cous de prouvençau - Lotò prouvençau dóu 15 de Juliet, repourta au 11 d'Óutobre.

Parlaren Caumont – Anulacioun :

- Cous de prouvençau - Fiò de Sant-Jan - Councert emé Liza.

Parlaren à Jounquiero – Anulacioun :

- Cafè prouvençau dóu 10 d'abriéu. - Cous de prouvençau enjusquo lou 28 de Mai
- Tiatre prouvençau en matinado lou 25 d'Abriéu e en vesprado lou 26 d'Abriéu
- Tiatre à St-Savournin d'Avignoun lou 6 de Jun e lou 13 de jun à Bedouin.

Parlaren en Vaucluso – Anulacioun :

- Estage emé Parlaren Nioun, lou 28 de Mars, à Nioun.
- Nouta : Gestion à doumicilo mantengudo pèr lou secretariat federau.

Li Nouvello de Prouvènço - Anulacioun :

- AG previsto lou 30 de Mars. - Numerò de Mars-Abriéu de la revisto.
- Estage emé Caminan lou 16 de Mai au Bouis di Barounié.
- Estage à-z-Ais de Prouvènço, emé A'Cantari, lou 13 de Jun.
- Gestion di reabounamen e classamen à Champ-Flouri.

Parlaren Païs d'Avignoun – Anulacioun :

- 2 Cous de prouvençau d'Avignoun e 1 à Rougnouna. Li cous se perseguisson pamens pèr courrièl emé lis escoulan qu'an uno adrèisso. AG previsto pèr lou 13 de Mars. - Fèsto de la Musico lou 21 de Jun.

Parlaren Roubioun – Anulacioun :

- Cous de prouvençau. - Sourtido au Palais dóu Roure e à Maiano.
- Repas de fin d'annado escoulàri e de soun animacioun (Jun).

Parlaren Lou Tor - Anulacioun di sourtido de la troupo de tiatre (Li Galejaire) :

- 20.03. - Serado prouvençalo à Monsegur sur Lauzon.
- 27.03 - Vihado à l'Arbousiero à Gadagno. 04.04 - Vesprado de tiatre à Vedenò.
- 16.05 - Niue di museon à Perno li Font. 06.06 - Vesprado de tiatre à St Savournin.
- 13.06 - Recampado à Bedouin. Vesprado de tiatre 15.06 - Respeli, serado de tiatre.
- 10.07 - Vesprado de tiatre à Carpentras. 14.07 e 17.07 - Tiatre deforo à Perno li Font. >
- Àutris ativeta anulado : 03.05 - 03/05 Printemps du Beffroi au Thor (Journado prouvençalo inaguracioun d'uno carriero e vesprado de tiatre). - Fiò de Sant-Jan.

4) Au 21.04.2020 à 18 h la situacion en França, pèr la pandemio de coronavirus, èro de :

- 12.900 mort en espitalisacion + 7896 mort en EHPAD, siegue un toutau de 20.796 mort.

Aqueste toutau pamens pren pas encaro en comte les décès à doumicile degu au virus. De Mars de 2019 à Mars de 2020 i'agu un surplus d'aquéli décès dins França entiero de + 9%. Veiren ço que dounara l'INSEE emé li remounado de l'estat-civil. Pièi aquéli d'Abriéu de 2019 à Abriéu de 2020. Emé 20.852 mort l'Espagno nous passo davans..

5) Pèr la Region PACA e d'uni despartamen dóu Miejour, au 20.04.2020, avian li chifro seguènt en resoun de la pandemio de covid-19 :

Aup de Prouvènço-Auto: 7 mort, 42 espitalisacion, 2 reanimacion.

Ardecho* : 52 mort.

Ariejo* : 2 mort.

Audo* : 42 mort.

Aup-Marino : : 107 mort, 278 espitalisacion, 52 reanimacion.

Àutis-Aup : 7 mort, 41 espitalisacion, reanimacion.

Auto-Lèiro* : 7 mort.

Aveiroun* : 20 mort.

Bouco-de-Rose : 287 mort, 1058 espitalisacion, 211 reanimacion.

Cantau* : 0 mort.

Dourdougno* : 6 mort.

Droumo* : 108 mort.

Erau* : 96 mort.

Gard* : 36 mort.

Lousèro* : 0 mort.

Pirenèu Óorientau (Catalougno)* : 25 mort.

Var : 90 mort, 318 espitalisacion, 50 reanimacion.

Vaucluso : 26 mort (+2), 68 espitalisacion, 14 reanimacion.

En quau fau apoundre pèr la Region PACA 228 persouno morto en EHPAD e 91 residènt mort à l'espitau que soun coumprés dins li chifro dis espitalisacion.

Adounc pèr aquesto Region Prouvènço-Aup-Coustiero d'Azur avian :

753 mort, 1797 espitalisacion, 334 reanimacion, manco li mort au siéu.

Pèr d'ùni d'àutri despartamen en foro de PACA, signalan que la chifro di décès, sachènt qu'avèn pas la chifro dis EHPAD councerni e di mort à doumicilo.

5) Quau se sièr de la clourouquino en debuto de malautié degudo au coronavirus? :

Es emplegado pèr 50 païs dins lou mounde. N'en fan partido, nou-tamen, la Chino, li Païs-Bas, l'Iran, la Bèugico, l'Italio (Lombardio), l'Argerio, lou Marò, l'Indo (principau proudutour), lis USA (Estat de New-York) e, lou 16.04.2020, un decret, pres pèr la Russio, autouriso de se servi de l'hydroxynelourouquino (la Chino a fourni à la Russio 68.000 bouito de clouroquino). Ramentan que + un antibiouti fai soun efèt à la debuto de la malautié. Pèr quant au proufessour Raoult vèn d'anouncia que la pandemio es en trin de desaparèisse à Marsiho... **E meme, tè, vaqui sa darniero declaracioun de ce mardi sus youtube que dounant en francés :**

«Les données que nous avons montrent une baisse constante des cas et des hospitalisations. Pour les décès, ça mettra plus longtemps à baisser puisque l'on meurt parfois plus d'un mois après avoir été infecté. Mais les données sont les mêmes partout, à Marseille, en PACA, en France, dans la plupart des pays d'Europe et même en Amérique du Nord. On est sur une vague descendante.

Et le professeur Raoult de lancer un pavé dans la mare :

«Je ne prédis pas l'avenir mais si on continue comme ça, on a bien l'impression que ce qui était l'une des possibilités de cette maladie, à savoir une maladie de saison, est en train de se réaliser et qu'il est raisonnable de penser que d'ici un mois, il n'y aura plus de cas du tout dans les pays tempérés.

Didier Raoult revient aussi sur les débats enflammés autour du traitement qu'il préconise à base d'hydroxychloroquine :

«La possibilité d'une maladie saisonnière va amener à une vraie réflexion de fond qui déclenche des débats et des réactions très violentes. L'arrivée d'une nouvelle maladie aiguë est quelque chose à laquelle l'ensemble des pays riches n'est pas prêt.

Et le débat principal pour Didier Raoult sera à trancher entre traitement immédiat et essais cliniques.

«La vraie question est pourquoi tous les pays riches et développés ont eu des succès moins importants que les pays pauvres qui eux, assez raisonnablement, ont choisi de traiter cela comme une pneumonie avec des médicaments banals qui ne coûtent rien. Ils ont eu des mortalités plus faibles.

Constat qui amène une réflexion étonnante de Didier Raoult :

«Il y a une déconnexion entre richesse et capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Moi, j'ai été capable d'y répondre car j'ai une partie de moi qui est Africaine. Une partie de mes origines me laisse l'idée que l'on doit traiter les maladies infectieuses».

6) Evoulun de la situacioun dins lou mounde :

4.1. Alemagno : 5100 mort pèr uno populacioun de 83.073.100 abitant.

4.2. Argeriò : 392 mort dóu covid-19

4.3. Bèugico : 5998 mort pèr 11.476.279, alor que la Franço vesino en a forço mens emé si 20.796 mort pèr uno populacioun de 67.795.000 (6 fois la Belgique)

4.4. Indo : 600 mort pèr uno populacioun de 1.296.834.042 abitant (dise bèn 1 miliard...) (chifro de 2018). Chifro di décès noun seguro. Es lou país que fabrico lou mai de clourouquino e que s'en sièr...Vèn de descurbi un nouvèu covid...

4.5. Japoun : 186 mort, chifro noun seguro.

4.6. USA : 44.234 mort enregistra. Pamens, lou Canada vesin a'gu que 1831 mort, tant coumpres 1041 au Quebec. E, pèr segui la crounico dóu L..4, la situacioun demoro la memo dins li vaste dis anciàni terro indiano e di bisoun, emé, pamens d'aumentacioun tras-que limitado > South Dakota : 7 mort; North Dakota : 10 mort; Idaho (**44 mort**, en resoun de l'Etat de Whasignton proche emé si 10.224 cas pousitiéu e 491 mort); Montana : 10 mort; Wyoming : 6 mort. **Siegue de tout biais que 77 mort tua pèr lou covid-19 pèr uno populacioun de 4.788.576 abitant...E de nouta que la situacioun es identico dins li 3 prouvinço canadianno que proulounjon à l'uba lis anciàni plano e terro à bisoun di Dakota, dóu Montana, de l'Idaho e dóu Wyoming : prouvinço d'Alberta emé 59 mort, prouvinço dóu Manitoba emé 6 mort e prouvinço dóu Saskatchewan (1,7 abitant au km2...) 4 mort, siegue 69 mort au toutau degu au corona-virus pèr 6.443.892 abitant.. Fai toujours bon viéure au Far-West e dins li vaste canadian...**

COUME PÈR NOSTE CANTAU E NOSTO LOUSÈRO AQUÉSTIS ESTAT AMERICAN VIVON EM'UN ÈR PUR, UNO NATURO ENCARO PRESERVADO E UNO FORTO DISTANCIACIOUN SOUCIALO ENTRE LIS ABITANT (souvent 2 abitant au KM2) LOU CORONAVIRUS, ADOUNC, A DE PENO PÈR SE I'ACLIMATA E RESCOUNTRA DE POURTAIRE CAPABLE DE L'ESPANDI. De nouta : Etat de New York 13.869 mort.

8) Evoulun de la situacioun sanitàri :

8.1. **552.64' signaturo** pèr l'emplé de la clourouquino : la peticioun Douste-Blazy vers change.org : covid-19, petition douste-blazy, marcho desenant vers lou MILIOUN de signaturo.

7) Counfinamen - descounfinamen :

Lou gouvèr, se sèmblo, vèn de requiéula sus lou counfinamen óbligatòri di persouno dins l'age (à coumta de 65-70 an). Dèurien - mète acò au coundiciounau - pousqué se counfina se lou volon e, de tout biais, emplega de masco.

Lou Prouvençau pèr li mòti emé Reinié Moucadel :

Nouvenco leiçoun : ... Journau dóu Courouna... (02/04/2020)

* Se vous fai rèn, vau un pau assaja de teni lou journau di tèms de counfinamen... Lou sabe, me faudrié remounta lou tèms e prendre li causo à-de-rèng (*dans l'ordre*), mai siéu toujours esta (1) un pau pataras... alor ié vau à moun biais (à ma façon) e pièi un jour faren la triaio (*le tri*)...:

Siéu ana à Maiano, vuei, e ié siéu ana en biciéucleto, coume acò ai pouscu marca, sus lou papafard que lou fau subre-tout pas óublida pèr pouqué circula, que i'anave pèr querre (2) de pan e tambèn pèr faire un pau d'eisercice... Emé dos resoun de sourti pèr lou pres (*prix*) d'uno, anavon quand meme pas me prendre mi 135 éurò !

Basto, quouro siéu arriva dins Maiano, ai quasimen agu pòu (*peur*) : res pèr carriero (*personne dans les rues*), la Plaço di Cafè coumpletamen vuejo (*vide*), porto barrado, contro-vènt sarra, ridèu tira... *Tóuti li porto èron barrado, fasié ferni de vèire acò* (3)... Quin de sort, me semblavo d'èstre dins uno vilo morto...o d'èstre revengu mai de cènt-sièssanto an en rèire, à l'epoco dóu Coulera (4) e de Nosto-Damo de Gràci... Urousamen que i'a'n cat (un cat negre, naturalamen !) qu'a travessa la Plaço que senoun me sariéu cresegu dins un d'aquéli filme d'anticipacioun que passavon i'a trento an d'acò e moute se vesié un mounde d'après la catastrofo nucleàri, un mounde coumpletamen desert, fa de cèndre e de caiau (*cailloux*) e moute l'ome avié dispareigu...

Couquinasso, enca 'n pau mandave en quiéu (*je repartais en arrière*), rebrous-save camin e rintrave à l'oustau sènso ma bagueto quoutidiano! Mai la fam es estado la pu forto e ai countunia de faire avans... *Primum vivere, disien lis ancian, deinde philosophari*... Ço qu'en bon prouvençau se dèu pouqué revira : d'abord se leva la fam, pièi vendra lou tèms de chifra...(*réfléchir*)!

(1) Petit rappel : le verbe «être» se conjugue avec lui-même («Je suis été»)...
CF note 29.

(2) Ne pas confondre «querre» et «cerca». «Cerca», c'est chercher quelque chose dont on ignore l'emplacement. Ex : «Moute as mai escoundu acò, fai dos ouro que lou cerque...» (*Où tu as encore caché ça, ça fait deux heures que je le cherche*) Alors que «querre», c'est aller chercher quelque chose que l'on sait parfaitement où on va le trouver : du pain, de l'essence, des œufs...

(3) Les Maillanais auront reconnu un passage du cantique à Notre-Dame de Grâce...

(4) L'épidémie de choléra de 1854, à l'occasion de laquelle les Maillanais sortirent la statue de Notre-Dame de Grâce et obtinrent l'arrêt du fléau.

Leiçoun dèss : Routo di Baus... (03/04/2020)

La routo davans l'oustau, pichot, lou mounde que i'avié i'a soulamen tres semano! Touto la turistaio qu'anavo vers Sant-Roumié croumpa (*acheter*) de cigalo en terraio (*terre cuite*), o vers li Baus pèr faire uno capelado (*un hommage*) à

l'estatuo de Charloun (1)... Li païsan 'mé si traitour e si camioun, lou pedoun (facteur) 'mé sa veituro jauno, aquéli qu'anavon au marcat dóu Grès pièi que n'en revenien 'm' un pau de «fresco» (un pau de fraîche...)... e pièi tambèn tóuti li gènt que travaion à la «zono» de la Massano...

E li biciúcleto, se sabias quant (combien) n'en passavo! Aquéli que van faire un pichot tour tranquile pèr desrouviha (dérouiller) 'n pau li vièi cambo, aquéli que roulon fièr coume de gau (coq) sus si velò eleitri e que te passon sènsò meme te regarda, aquéli que roulon pas pèr rire, que fan avans em'un gas espetaclous, la tèsto dins lou guidoun, li cambo coume un moulin à cafè e l'iue tanca (fixé) sus lou crounoumètre...

N'en passavo de mounde, dóu matin au vèspre...Un vounvoun (bourdonnement) sènsò relàmbi (sans repos), un murmur fèbre-countùnio (sans cesse), e de-longo lou chafaret (le bruit)...

Liogo que vuei (Alors qu'aujourd'hui), couquin de sort! lou grand silènci blanc! Sèmblo que sian sus la banquiso, just qu'ai pancaro vist d'ourse e pas meme l'ome qu'a vist l'ome qu'avié vist l'ourse...!

N'i'en a quand meme que passon encaro, 'mé si traitour e si camioun, es li païsan maianen qu'an pas cala e que fan toujours avans...mai acò nous estouno gaire, parai (n'est-ce pas), lou Mèstre nous l'avié di :

(2) *Lou païsan, ounte que siegue...
Es lou cepoun de la nacioun ;
Auran bèu faire d'envencioun,
Fau que la terro se boulègue :
Tant que lou mounde noun aura pres fin,
Faudra que i'ague de pan e de vin...*

*Le paysan, en tous pays,
est le support de la nation ;
on aura beau chercher, beau inventer,
il faut que se remue la terre :
et tant que le monde n'aura pas pris fin,
il faut qu'il y ait du pain et du vin...*

(1) Charloun Rieu, « Charloun dóu Paradou (1846 – 1924). Pouèto, païsan, ami de Mistral, autour, entre autro, de forço cansoun pleno de gàubi (auteur, entre autres, de beaucoup de chansons particulièrement bien tournées... : «*Li cant dóu teraire*». Charloun a soun estatuo eilamont sus lou planestèu di Baus... pas liuen dóu castèu...

(2) Dins Lis Oulivado : La Cansoun dóu Païsan. Revira (traduit) pèr F.Mistral.

De quàuquis info levado de la telaragno...

* **Li descounfina** : sabèn, tóuti, que faudra se descounfina l'endeman dóu 11 de Mai. Mai, vesès, n'í'a que se descounfinon tóuti li vèspre e que, en liogo de tapa sus de casseirolo, garçon lou fiò d'en pertout pèr entrina la pouliço à se desroui li cambo pèr lou cas que li Gileto Jauno revendrien. Vaqui la tiero di coumuno e di ciéutat councernido : Asnières, Aulnay-sous-Bois, Belfort, Chanteloup-les-Vignes, Clichy-la-Garenne, Clichy sous-Bois, Échirolles, Faches-Thumesnil, Hem, Laon, La Verrière, Les Mureaux, Lille, Lys-lez-Lannoy, Mantes-la-Jolie, Nanterre, Neuilly-sur-Marne, Toulouse, Rillieux-la-Pape, Roubaix, RUEIL-MALMAISON, St-Denis, Sartrouville, Strasbourg, Villeneuve-la-Garenne, Wattignies... Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers (escolo encendiado etc), Montreuil, Grenoble, Pau, Ronchin, Versailles, . La seguido au prouchan buletin.

* **Barrulado en Covid-19** : lou quoutidian Midi-Libre vèn de manda en Prouvènço, pièi en Loumbardio, un parèu de journalisto (un ome e uno femo), pèr faire lou pount sus l'espandimen dóu corona-virus. An passa 2 journado à Marsiho e an trouba uno vilo pasiblo. À Sant-Bartoumiéu lou mounde ócupon un ancian fast-food e fan manja li gènt. Pièi, la Vilo a dous èro, l'O.M. e lou Proufessour Raoult. Li journalisto an entreva un disciple dóu proufessour : pèr éu es un Marsihés di Marsihés. La pandemio decèssò pas de demeni, i'a de mens en mens de depistage. Raoult a trata emé sucès 2939 paciènt emé soucamen 12 décès pèr l'encauso de coumplicacioun de santa impourtanto que cumulavon emé lou virus. 99,6 % de reüssito, osco! l'ome.

* **Sanofi** : sus RMC, Bourdin a aculi lou pelot de Sanofi, aqeste grand laboratòri. Es un tipe que brasso de mountagnasso de sòu. A soustengu l'Institut de Raoult enjusqu'en 2015. Pèr aro, cerco un vacin contro lou virus. Diguè que sarié pas dispounible avans la debuto de 2021. Ramentan que Raoult trato emé lou plaquénil (autre nom de l'hydroxyneclouruoquinolone), que la bouito costo que 5 éurò. Se capito que Sanofi pòu fourni en plaquénil sènso proublèmo.

* **Dourdougno** : es un departamen tras-que rurau de mai de 400.000 abitant. l'a que dos pichòti vilo impourtanto : Brageira e Perigus. La maje part de la pouplacioun rèsto e vièu en campagno. Resulto : 6 mort degu au covid-19.

* **Proufèto** : l'istouriano Louïso Guersan vèn de descurbi un libre, pareigu en francés i'a 15 an, ounte se dis que la CIA avié deja envisaja qu'uno pandemio de coronavirus s'expandirié en...2020!

* **Reloucalisacioun** : emé la pandemio de covid-19 es esta revela qu'avian pas ges de masco, mancavian de lié pèr aculi li malaut, mancavian d'aparèi respiraire, mancavian de...de...de...etc. Adounc, lis endustriau de la farmacio apelon à tourna loucalisa en Franço la filièro chimico que li tòti que nous gouvernon an leissa parti en Asio. D'un autre las, lou persounau espitalié demandon que siegue aplanata lou desmantelamen di CHU e àutri CH. Vaqui-ti pas, qu'à Nancy, en pleno pandemio, un fadòli avié demanda la desaparicioun de 150 lié de reanimacioun e la supressioun de mai de 600 emplé...

* **Carrat musulman** : emé l'arrivado dóu covid-19 s'atrobo que i'a pus ges de plaço dins aquéli carrat dins li çamentèri, comte tengu que 80 % di caisso pleno de mort que partien enjusqu'aro dins li país d'ourigino podon pus i'ana.

* **Costa Delizosa** : es lou noum d'uno d'aquéli fabrico de m...que barrulon sus lis oucean. Aquesto a 800 passagié e 900 membre d'equipage. En revenènt de sabe pus d'ounte a vougu desbarca à Marsiho si 421 passagié francés. Mai lou Prefèt di BDR l'a enebi estènt que li port francés soun enebi, pèr aro, en tóuti li batèu de crousiero. Fin finalo lou Costa Delizosa es ana desbarca à...Barcilouno.

* **Guignol's band** : l'aparicioun d'uno pandemio de coronavirus èro despièi-proun tèms dins lou doumaine dóu poussible. Lis ancian presidènt, Sarkozy, Hollande, e lou nouvèu, Macron, ansin que li presidènt is assemblado, èron e soun pèr li nouvèu, li destinatàri chasque an de «Livres blancs de la Défense et de la Sécurité Nationale». Lis an-ti legi?

* **Tchernobyl** : Mancavo pus qu'acò! Li sèuvo irradiado de 1986 countunion de crema e si tubèio arrivon en Franço, au nostre, dins lou mai grand silènci. D'eici que nous dison que soun partido en Corso...

* **À prepaus de l'Alemagno** : Es necite, avans que d'ana avans, quatre causo :

- L'Alemagno es uno republico FEDERALO de 16 Lânder (o Estat), alor que Franço es une république CENTRALISADO qu'a redu, i'a gaire, lou noumbre de si Region metropoulitano qu'a passa de 22 à 13.

- L'Alemagno a un sistèmo de santa decentralisa e, au contro, de la Franço, a sachu garda au siéu uno grando capacita endustrialo que i'a permes de faire 350.000 tèt dóu virus par semano, alor que Franço, aguènt tras-que forço redu si capacita endustrialo n'en fai (o fasié) que 150.000 e encaro es pas segur... Parié, l'Alemagno a reüssi à proudurre 50 miloun de masco pèr semano, alor que Franço avié pus de fabrico capablo de n'en faire...

- Bono-di l'alerto mandado pèr lou grand virologue, lou Proufessour Crestian Drosten, l'Alemagno a reagi lèu e a beneficia d'un pargue de 40.000 lié de reanimacioun, alor qu'à forço de n'en redurre lou noumbre Franço n'en avié pus que...14.000.

Counsequènci :

- Li gouvèr di Lânder li mai impourtant se soun couourdouna pèr reagi e mies asata la riposto. En Franço, falié que tout venguèsse de...Paris.

- La chifro di mort dóu covid-19 en Alemagno es que de 5.100 alor qu'en Franço, au 21.04.2020, èro de 20.976 à minima (avèn pas li chifro di mort au siéu).

- L'Alemagno vèn d'ataca soun descounfinamen. Lou port dóu masco i'es oubligatòri e, lou ministre de la santa alemand, qu'a uno vesiou strategico de la situacioun, a declara qu'à 4.000 décès la pandemio sara souto countourrole, alor qu'en Franço sian toujours à l'espèro di mountagno de masco necito qu'arivon quand volon e que Region e vilo, an pres la decisioun de n'en coumanda éli meme, coumpleta pèr li particulié que n'en fan de pichòti quantita à l'oustau Afaire de segui...